

DELINQUENT TAX LIST (Continued from page 3)
10 8 .78
1-2-3-4 10 14.62
5-6-7-8 10 14.76
9 10 .78
Lyons Addition
Lots Block Amt.
5 A .96
1-2 C 3.90
S 32 ft. 3 C 7.90
n 38 ft. 4 C 15.80
S 34 ft. 5 C .96
No. 3A, No. 4A C 14.30
5 C 14.30
No. 3C, No. 4C 4 C 14.30
1 to 10 inclusive F 6.72
3 to 10 incl. G 6.72
1-2-3 H 8.22
4 to 12 incl. H 8.22
1 to 6 incl. I 4.52
3-4-5 J 2.58
NONDESCRIPTS
Township 29, Range 13
Lots Block Amt.
No. 5, No. 6 23 .78
No. 7A 23 4.08
No. 9 23 8.94
No. 7 23 1.94
w 1/2 nw 1/4 all north of R. R. 23 33.34
No. 2 23 19.38
EWING PRECINCT
Township 26, Range 9
Description Sec. Amt.
se 1/4 1 27.80
e 1/2 ne 1/4 2 37.88
w 1/2 ne 1/4, se 1/4 nw 1/4 pt. ne 1/4 nw 1/4 no. 1 No. 11 ne 1/4 sw 1/4, se 1/2 w 1/2 se 1/4 2 69.98
Pt. n 1/2 nw 1/4 No. 2 2 41.40
Pt. sw 1/4 nw 1/4 No. 8 No. 9 2 3.16
e 1/2 of n 1/2 se 1/4 2 19.14
Pt. Lot No. 9, all lot No. 7-10 3 6.32
nw 1/4 nw 1/4 3 23.70
Pt. e 1/2 nw 1/4 no. 5 Pt. e 1/2 nw 1/4 No. 6 No. 14 3 34.12
Pt. se 1/4 nw 1/4 No. 15 3 .54
Pt. ne 1/4 nw 1/4 No. 2 3 9.84
Pt. ne 1/4 nw 1/4 No. 4 No. 31 3 2.26
sw 1/4 nw 1/4 No. 27, No. 20 3 19.10
sw 1/4 se 1/4, se 1/4 se 1/4 3 68.24
e 1/2 ne 1/4 4 20.88
nw 1/4 ne 1/4, n 1/2 nw 1/4 4 16.60
6 acres sw 1/4 sw 1/4 4 1.28
ne 1/4 ne 1/4 5 3.52
se 1/4 se 1/4 5 3.52
s 1/2 ne 1/4, s 1/2 ne 1/4 7 167.46
nw 1/4 7 55.60
ne 1/4, ne 1/4 nw 1/4, s 1/2 nw 1/4 8 50.50
s 1/2 8 262.94
s 1/2 ne 1/4, s 1/2 nw 1/4, s 1/2 nw 1/4 10 50.50
sw 1/4 se 1/4 10 5.40
n 1/2 ne 1/4 10 14.06
s 1/2 n 1/2 11 63.12
nw 1/4 nw 1/4, w 1/2 se 1/4 11 46.12
ne 1/4 sw 1/4 11 15.94
nw 1/4 se 1/4 11 16.76
w 1/2 sw 1/4 12 33.50
s 1/2 sw 1/4 14 14.14
e 1/2 sw 1/4 15 15.78
nw 1/4, w 1/2 se 1/4 15 35.08
nw 1/4 15 16.60
s 1/2 se 1/4 15 21.02
nw 1/4 17 13.46
nw 1/4, n 1/2 sw 1/4, se 1/4 sw 1/4 17 14.00
sw 1/4 sw 1/4 17 17.00
w 1/2 20 68.14
se 1/4 17 7.46
n 1/2, nw 1/4 se 1/4 18 44.60
nw 1/4 ne 1/4, e 1/2 nw 1/4, e 1/2 sw 1/4, se 1/4 19 65.16
w 1/2 sw 1/4 19 9.14
sw 1/4 ne 1/4, nw 1/4 se 1/4 20 16.64
e 1/2 e 1/2 20 23.32
w 1/2 nw 1/4, sw 1/4 21 50.66
e 1/2 se 1/4 23 11.98
sw 1/4 25 15.28
sw 1/4 ne 1/4 26 2.57
sw 1/4 ne 1/4, n 1/2 sw 1/4, n 1/2 sw 1/4 28 26.40
s 1/2 sw 1/4, sw 1/4 se 1/4 28 7.46
nw 1/4 29 44.60
n 1/2 ne 1/4, w 1/2 30 61.76
se 1/4 30 21.60
ne 1/4 32 7.60
nw 1/4 33 13.94
nw 1/4 33 10.30
se 1/4 33 8.66
sw 1/4 33 9.78
sw 1/4 ne 1/4 34 5.60
w 1/2 se 1/4 34 10.24
s 1/2 ne 1/4, se 1/4 nw 1/4, ne 1/4 35 17.16
Township 26, Range 10
Description Sec. Amt.
ne 1/4 2 9.78
n 1/2 ne 1/4 10
e 1/2, n 1/2 nw 1/4 11
all 13
ne 1/4 14 141.26
n 1/2 sw 1/4, w 1/2 se 1/4 2 9.88
s 1/2 sw 1/4 2
e 1/2 ne 1/4, w 1/2 nw 1/4, w 1/2 sw 1/4 3 11.54
nw 1/4, n 1/2 sw 1/4, n 1/2 sw 1/4 3 23.44
s 1/2 ne 1/4, se 1/4 10
s 1/2 sw 1/4 11
nw 1/4, n 1/2 sw 1/4 14 59.90
w 1/2 nw 1/4 10 8.18
all 12 110.76
ne 1/4 se 1/4 14 7.38
se 1/4 ne 1/4, e 1/2 ne 1/4 22 6.50
n 1/2 27 19.62
ne 1/4 ne 1/4, s 1/2 ne 1/4, s 1/2 23 18.24
ne 1/4, se 1/4 23 8.72

DELINQUENT TAX LIST (Continued from page 3)
nw 1/4, s 1/2 24 26.14
n 1/2, n 1/2 s 1/2 25 28.48
n 1/2 sw 1/4 26 4.94
Township 27, Range 14
Description Sec. Amt.
se 1/4 2 17.34
nw 1/4 w 1/2 sw 1/4 5
e 1/2 s 1/2 sw 1/4 6 17.58
e 1/2 sw 1/4 5 2.64
ne 1/4 ne 1/4, s 1/2 ne 1/4, se 1/4 nw 1/4 7 28.08
s 1/2 8 10.88
nw 1/4 ne 1/4, n 1/2 nw 1/4, sw 1/4 7 4.26
nw 1/4 7 4.28
w 1/2 ne 1/4, nw 1/4 11 40.90
e 1/2 sw 1/4 15
e 1/2 ne 1/4, w 1/2 ne 1/4 13 18.98
e 1/2 ne 1/4 13 1.72
No. 6 ne 1/4 nw 1/4 29 144.50
pt. se 1/4 No. 20 23-24-25 29 19.12
pt. sw 1/4 nw 1/4 No. 28 29 1.48
No. 31 nw 1/4 29 1.72
nw 1/4 29 7.64
No. 32 nw 1/4 29 3.92
nw 1/4 29 24.74
No. 33-sw 1/4 nw 1/4 29 4.84
No. 59-se 1/4 29 1.00
S 1/2 22 24 37.12
No. 53 30 11.88
pt. sw 1/4 sw 1/4, No. 53 A 30 2.92
No. 53 A 30 14.50
pt. ne 1/4 31 56.84
sw 1/4 31 56.84
se 1/4 31 93.00
se 1/4 sw 1/4, sw 1/4 33 21.10
ne 1/4 se 1/4 33 9.66
ne 1/4 nw 1/4 34 9.66
w 1/2 nw 1/4, nw 1/4 34 38.88
sw 1/4 34 38.88
se 1/4 34 28.65
sw 1/4 34 39.80
n 1/2 ne 1/4, nw 1/4 3 32.22
s 1/2 s 1/2 3 9.14
nw 1/2, n 1/2 s 1/2 4
ne 1/2, n 1/2 sw 1/4 5 115.42
sw 1/4 se 1/4 5
All 7 108.62
s 1/2, sw 1/4 nw 1/4 8
nw 1/4, n 1/2 sw 1/4 9
ne 1/4 se 1/4 10 60.10
nw 1/4, e 1/2 se 1/4 11
All 12 189.28
s 1/2 se 1/4 9
s 1/2 sw 1/4, se 1/4 9
sw 1/4 10 18.82
nw 1/4 10 22.48
ne 1/4 sw 1/4, se 1/4 10 47.30
sw 1/4 nw 1/4, nw 1/4 14 6.06
n 1/2 ne 1/4, se 1/4 15 11.26
s 1/2 13 75.08
n 1/2 nw 1/4, se 1/4 14 12.16
nw 1/4 ne 1/4, nw 1/4 15 26.18
All 17
n 1/2 ne 1/4, se 1/4 18 115.92
ne 1/4 nw 1/4, se 1/4 18
Township 29, Range 16
Description Sec. Amt.
sw 1/4 nw 1/4, sw 1/4 16 7.26
s 1/2 se 1/4 21
s 1/2 sw 1/4 22
w 1/2 ne 1/4, e 1/2 w 1/2 nw 1/4, w 1/2 22 72.36
w 1/2 sw 1/4, sw 1/4 23 1.84
nw 1/4 23 39.42
ne 1/4 24 30.38
e 1/2 25 81.54
nw 1/4 24 30.38
sw 1/4 24 30.38
w 1/2 25 36.16
nw 1/4 26 26
ne 1/4 27 23.40
s 1/2 28 66.88
ne 1/4 29 22.52
nw 1/4 29 67.66
n 1/2 30 67.66
n 1/2, sw 1/4 33
w 1/2 nw 1/4 34 69.62
Pt. ne 1/4 ne 1/4, pt. e 1/2 ne 1/4 25 55.10
Pt. ne 1/4 se 1/4 25 4.84
Pt. ne 1/4 26 53.16
nw 1/4 26 25.51
nw 1/4 26 62.82
nw 1/4 27 49.30
nw 1/4 27 37.86
nw 1/4 27 29.96
nw 1/4 27 35.48
All 36 175.20
9-11-12-13-14 36 4.06
14-15 36 9.94
16-17 36 1.70
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 36 1.70
16-17 36 2.38
18-19-20 36 2.38
1-2 36 1.94
3-4 36 11.82
4-5 36 7.82
6-7 36 13.12
8-9 36 7.82
10-11-12 36 3.20
13-14 36 1.94
15-16-17-18 36 11.82
19 36 17.36
20 36 96.08
21 36 176.36
22 36 15.90
23 36 37.86
24 36 21.84
25 36 75.66
26 36 66.72
27 36 22.40
28 36 39.48
29 36 44.72
30 36 23.48
3-4 36 4.06
10-11-12-13 36 9.94
14-15 3